

nati, izračunati; (imputare) uračunati; (preventivare) proračunati.

computazione, f. uračunanje.

computista (-sti), m. računar; računovoda.

computisteria, f. računarski ured, računovodstvo; držanje, vođenje računa.

cómputo, m. račun, proračun; obračun; (del tempo) proračunavanje vremena; *méttre in* —, računati, uračunati; (mil.) — *del contingente*, obračun kontingenta.

comunale, ag. općinski; (leg.) opći, općenit; *i beni -i*, općinsko imanje; *scuola* —, općinska škola.

comunanza, f. V. *comunione*; — *civile*, gradanska zajednica; — *d'idee*, zajedništvo misli; *aver* — družiti se, općiti.

comunardo, m. (stòr.) komunard, pristalica pariške komune 1871. godine.

comune, m. e f. općina, opština; (stòr.) *la Comune di Parigi* e assol. *la Comune*, pariska Komuna (djelo revolucionaraca, koji su, poslije poraza koji su Prusci zadali Francuzima, silom prodri u Pariz da ustanove decentralizaciju); — *catastrale*, *censuaria*, porezna općina; — *di pertinenza*, zavičajna općina, općina pripadnosti; — *forese*, seoska općina; — *politica*, politička općina; *la* — *degli uomini*, zajednica ljudi; *capo del* —, načelnik, općinski predsjednik; *membro del* —, općinar; *in* —, u zajednici, zajedno; *Camera dei -i*, Narodna skupština.

comune, ag. opći, općeni, općenit, opšti; zajednički; osrednji, priličan; prost, priprost, prostački; čest; običan; *la voce* —, opći glas; *d' una voce* —, jednoglasno; *d'un* — *accordo*, složno; *luogo* —, opća ideja, opće-poznata misao, otrcana fraza; zahod; *senso* —, zdrav razum; *in* —, zajednički (sa); *muro* —, zajednički zid (koji služi da se označe dva posjeda, dvije zgrade); *far vita* —, živjeti zajednički; (teol.) *la salute*, zajedničko spasenje (ljudi po Kristu); *mal* — *mèzzo gaudio*, opće zlo na

pola veselje; *anno* —, prosta godina; *possedere in* —, zajednički posjedovati; *luoghi -i* (in arte), bez interesa, otrcanost; *il* — *della gente*, veći dio; (gram.) *nome* —, zajednička imenica; *cibi -i*, domaća, jednostavna hrana.

comunèlla, f. *far — con*, udružiti se sa; *fare a* —, staviti u zajednicu.

comunemente, av. u opće, u opšte; skupno; navodno, obično; — *parlando*, općenito govoreći.

comunicabile, ag. saopćljiv, koji se može saopćiti, prenijeti.

comunicando, m. pričesnik (koji po prvi put ide na pričest).

comunicare (*comúnico*, -chi), v. a. saopćiti, saopštiti, saopćivati, saopštavati; prenositi, predavati; pismeno javljati; općiti; povjeriti; (eccl.) pričestiti, pričešćivati; — *una malattia*, priopćiti, priljepati bolest, zaraziti; *le stanze comunicano*, ulaz je iz jedne sobe u drugu; — *con qd.*, biti u vezi s nekim, dopisivati se, općiti s kim. || *=arsi*, v. r. (eccl.) pričestiti se; (med.) zaraziti se.

comunicativo, ag. koji se lako prenosi na drugoga; koji voli da kazuje drugomu svoje misli, brbljav, razgovoran; (med.) priljepčiv, zarazan; *persona -a*, osoba s kojom se lako prijateљuje.

comunicato, m. (inserzione nel giornale) priopćeno.

comunicazione, f. saopštavanje, saopćenje; prijenos; saobraćaj, veza, ophođenje; *mettersi in* — *con*, stupiti u vezu; *mezzi di* —, prometna sredstva; — *di malattia*, priljepčivost.

comunione, f. dioništvo, učestvovanje; vjerska zajednica; zajednica, zajedničko sudjelovanje; (eccl.) pričest, pričešće; vrijeme kad se daje pričest; pričesna pjesma (tijelo Kristovo); (leg.) — *di beni*, zajedništvo dobara.

comunismo, m. komunizam (nauka o jednakoj zajedničkoj izmjeni dobara između sviju ljudi).

comunista (-sti), m. komunist; (pravo) suvlasnik, susopstvenik.